𑖀𑖀𑖀 །ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྟེན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཚོ་གཱ་འཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་བཞུགས་སོ།།

𑖀𑖀𑖀 །ན་མོ་གྱ་རྒ་བཏ་ཏ་ཏ་ཡ། །ཆུ་མ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྟོང་བ་སྟོན་པའི་ཤུ་བཞུགས་པའི་སྦྱན་ཕྱར་མཚོད་པ་ལེགས་པར་བཤམ། བསྒྲུབ་བྱ་ཁྱིམ་པའི་ཚ་ལུགས་ཅན་གྱིས། ཐོག་མར་སྟོན་པ་ལ་ཡན་ལག་ལྔ་པ་གཏུགས་པའི་ཕྱག་གསུམ་འཚལ་དུ་བཅུག ཏེ་ནས་རང་ལ་གསུམ་འཚལ་དུ་བཅུག་ནས་མདུན་དུ་ཅོག་ཅོག་བྱང་འདུག་ཏུ་བཅུག་ཅིང་ཐལ་མོ་སྙིང་ཁར་སྟོར་དུ་བཅུག་ནས། འདི་སྐད་ཅེས་བརྗོད་དེ། འདིར་བསྟན་པའི་རྩ་བ་སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་ལ། ཏེ་ལ་བཤད་ཚུལ་མང་དུ་ཡོད་པ་ལས། འདིར་དམ་པའི་ཆོས་འདུལ་བ་ནས་གསུངས་པའི་སོ་ཐར་གྱི་སྡོམ་པ་འབོག་པར་བྱེད་པ་ལ། འདུལ་བ་མདོ་རྩ་བ་ལས། དགེ་བསྟེན་ཉིད་དང་དགེ་ཚུལ་ཉིད་དགེ་སློང་ཉིད་དག་གིས་སྤྱ་མ་བསྟེན་པར་མ་རྫོགས་པ་ལ་ཕྱི་མ་མི་བྱའོ། །ཞེས་གསུངས་པས་བསྟན་པ་ལ་རིམ་གྱིས་སློབ་པར་བྱེད་པ་ལ་དགེ་སློང་གི་སྡོམ་པ་ལེན་པའི་སྡོན་བུ། དགེ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་པ་དང་། དེའི་སྡོན་དུ་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་ལེན་པར་བྱེད་དགོས། འདི་ལ་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཞེས་ཀྱང་བྱ་སྟེ། དེ་ལྟར་སྡོམ་པ་གསུམ་རིམ་གྱིས་བྱིན་པས་མཁན་སློབ་ལ་ཉེས་པ་མི་འབྱུང་ཞིང་། བསྒྲུབ་བྱའི་རྒྱུད་ལ་སྡོམ་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐྱེ་བར་འགྱུར་བས་ན་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། །སྐྱེ་ལ་ཉེས་བྱས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། བསླབ་པའི་ཚིགས་གསུམ་པོ་སྤྱ་མ་སྤྱ་མ་སྡོན་དུ་མ་སོང་བར། ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་སྨྱོན་དུ་མི་རུང་སྟེ། དེ་ལྟར་དུ་འདུལ་བ་ལུང་ལས་རྒྱས་པར་གསུངས་ཤིང་། མདོ་རྩ་བ་ལས་ཀྱང་ཚིགས་སྤྱ་མ་སྡོན་དུ་མ་སོང་བ་ལ་ཉེས་བྱས་སོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འདིར་ཉེས་མེད་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ནས་ཐོག་མར་དགེ་བསྟེན་དུ་སྒྲུབ་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དགེ་བསྟེན་གྱི་དོན་ནི། ཕུ་པ་སི་ཀ་ཞེས་པ་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྐད་དོད་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་དོན་དམ་པའི་དགེ་བ་ཆུ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ཉེ་བའི་དོན་གྱིས་ན་དགེ་བསྟེན་ཞེས་བྱ་བ་ཡིན། སྨྱོར་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་ལ་གསུང་རབ་ལས་བཤད་ཚུལ་གྱི་དབང་དུ་བྱས་ན། སྒྲུབས་གསུམ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྟེན། ཐུ་གཅིག་སྨྱོད་པ། ཐུ་འགལ་སྨྱོད་

པ། པལ་ཆེར་སྤྱོད་པ། ཡོངས་སུ་སྤྱོད་པ། ཚངས་པར་སྤྱོད་པ། གོ་མའི་དགེ་བསྟེན་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་
ལས། འདིར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དགེ་བསྟེན་དུ་སྐྱེས་པར་བྱེད་པ་ཡིན། ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དགེ་
བསྟེན་ལ་ཡང་ཀུན་སྨོང་བསམ་པའི་བྱེ་བྲག་གིས། འཇིགས་སྐྱེས་ཀྱི། ལེགས་སྨོན་གྱི། དེས་འབྱུང་གི་
ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། འཇིགས་སྐྱེས་ནི། ཚེ་འདིར་རྒྱལ་
པོའི་ཚད་པ་དང་། ནད་གཏོན་སོགས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ལས་སྐྱེས་པར་འདོད་པ་ཅམ་གྱི་བསམ་པས་ཀུན་ནས་
ཟློས་པ་ཡིན་ཞིང་། ལེགས་སྨོན་ནི། ཕྱི་མར་ལྷ་དང་མིའི་བདེ་འབྲས་ཅམ་ཐོབ་པ་འདོད་པའི་བསམ་པས་
ཀུན་ནས་ཟློས་པའི་སྡོམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཅམ་ནི་ཕྱི་རོལ་མུ་སྟེགས་བྱེད་ལའང་ཡོད་ཅིང་། སྡོམ་པ་དེ་དག་
ལ་དེས་འབྱུང་གི་བསམ་པ་མེད་པས་སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་ཐར་པའི་ལམ་དུ་མི་འགྱུར་ཏེ། མཇོད་
འབྱེལ་ལས། ཅི་ཕྱི་རོལ་པ་རྣམས་ལ་ཡང་དག་པར་བླུང་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་མེད་དམ་ཞེ་ན། ཡོད་མོད་ཀྱི། སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་ནི་མིན་ཏེ། དེ་ནི་སྲིད་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕྱིར། རྟེན་སྟོག་པ་ལས་ཐར་
བར་བྱེད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེས་ན་སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་། ཐར་པའི་ལམ་དུ་
འགྱུར་བ་ལ་དེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་ཟིན་པ་དེས་པར་དགོས་ཏེ། མདོ་རྩ་བ་ལས། དེས་པར་འབྱུང་བའི་
ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་དུ་བྱས་ཏེ། ཞེས་པ་དང་། འདུལ་བ་སྒོམ་བརྒྱ་པ་ལས། དེས་པར་འབྱུང་བའི་ཚུལ་
ཁྲིམས་སྦྱོག་བསྡལ་སྤྲོངས། ཞེས་སྦྱོག་བསྡལ་དེ་ལས་ཐར་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པ་
བཅོས་མིན་ཞིག་ལ་འཇུག་པ་ཡིན་ཏེ། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེས། མྱ་ངན་འདས་པ་སྒྲུབ་པ་ལ། ཁམས་གསུམ་
ལ་ཞེན་པ་སྤང་ཡང་འཚལ། །ཁམས་གསུམ་ལ་ཞེན་པ་སྤྲོང་བ་ལ། །འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དྲན་ཡང་
འཚལ། །ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །འཁོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དྲན་པ་ལ། འཁོར་བ་ལ་སྦྱོག་བསྡལ་དང་སྐྱོན་
ཀྱི་རྣམ་པ་རྣམ་པ་ལྟ་བུ་ཡོད་སྙམ་ན་ཁམས་གསུམ་དང་། རིག་བྱེད་གཞིས་བསྡུས་པའི་འཁོར་བ་ཐམས་ཅད་སྦྱོག་
བསྡལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་མདོ་ལས། འདོད་པའི་ཁམས་ནི་སྐྱོན་དང་བཅས་པ་

སྟེ། །གཟུགས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་སྟོན་དང་བཅས་པ་ཡིན། །དེ་བཞིན་གཟུགས་མེད་ཁམས་ཀྱང་སྟོན་དང་
བཅས། །ལྷ་ངན་འདས་པ་འབའ་ཞིག་སྟོན་མེད་མཐོང། །ཞེས་པ་དང་། མདོ་རྒྱན་པ་ཉེར་གཞག་ལས།
སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་དམྱལ་མེས་ཉམས། །ཡི་དྭགས་བཀྲེས་ཤིང་སྐོམ་པས་ཉམས། །དུད་འགྲོ་གཅིག་ལ་
གཅིག་ཟས་ཉམས། །མི་དག་འཚོ་བ་ཐུང་བས་ཉམས། །ལྷ་དག་བག་མེད་པ་ཡིས་ཉམས། །འཁོར་བ་ཁབ
ཀྱི་རྩེ་ཙམ་ན། །བདེ་བ་ནམ་ཡང་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སེམས་ཅན་དམྱལ་བ་པ་རྣམས་ལ
གྲང་བ་དང་ཚ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་ལྡན་གྱིས་མེད་པས་ཉམ་ཐག་པ་དང་། ཡི་དྭགས་རྣམས་ལ་བཀྲེས་པ
དང་སྐོམ་པའི་སྡུག་བསྔལ་བས་མ་ཀྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། དུད་འགྲོ་རྣམས་ལ་གཅིག་ལ་གཅིག་བཟའ་བ་དང
གླེན་ཞིང་གཏེ་མུག་ལ་སོགས་པ་བཏོད་ཀྱིས་མི་ལང་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ་མཐའ་ཡས་པས
ཉམས་པ་དང་། མཐོ་རིས་གསུམ་ལའང་ལྷ་མ་ཡིན་རྣམས་ལྷའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་རང་བཞིན་གྱིས་ཐུག་དོག
པས་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་དང་། འདོད་པའི་ལྷ་རྣམས་ཀྱང་དེ་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བ་རང
གིས་ཤེས་པ་ན། དམྱལ་བ་པའི་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཆེ་བ་ཡོད་པ་དང་།
གཟུགས་མེད་ཀྱི་ལྷ་རྣམས་ལ་ད་ལྟ་སྡུག་བསྔལ་མངོན་གྱུར་པ་ཙམ་མེད་ཀྱང་། བྱ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱུར་བ
ནམ་ཞིག་ས་ལ་ལྷུང་བ་ལྟར་ལས་ཀྱི་དབང་གིས་ཁམས་གོང་ནས་ཤི་འཕོས་ཏེ། དམྱལ་བ་ལ་སོགས་པར
སྐྱེས་ནས་སྡུག་བསྔལ་ཚབས་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡོད་པ་དང་། མི་རྣམས་ལའང་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་སེམས་ཀྱི
སྡུག་བསྔལ། དམན་པ་རྣམས་ལ་ལུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། ནོར་ཡོད་པ་ལ་བསྲུང་བསོག་གི་སྡུག་བསྔལ
མེད་པ་ལ་འཚོལ་འགྲོའི་སྡུག་བསྔལ། འདོད་པ་ཐོག་ཏུ་མི་བབས། མི་འདོད་པ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་དང་། མི
སེམས་རགས་པ་བསྲུང་དཀའ་བ་དང་། དགྲ་དང་འཕྲད་པ་དང་། གཉེན་དང་བྲལ་བ་ལ་སོགས་པའི་སྡུག
བསྔལ་དང་། མདོར་ན་དང་པོར་སྐྱེ་བ་དང་། བར་དུ་ན་བ་དང་། རྒས་པ་དང་། མཐར་འཆི་བའི་རང་བཞིན
ལས་མ་འདས་པ་འདུག་པས་ན་འཁོར་བ་འདི་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གནས། ས་ལ་ལགས

ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་བསྐྱེད་པའི་གོགས། གང་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་སྤྱོད་པའི་ལོངས་སྤྱོད། སྡུག་
བསྔལ་གྱི་མཚན་ཉིད་ཅན་གྱི་འཁོར་བ་འདི་ལས་ཐར་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ།
དེའི་ཆེད་དུ་ཡོངས་རྫོགས་དཀོ་བསྟན་གྱི་སྨོན་པ་བླང་སྙམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་མཛོད། བསམ་པ་དེ་
ཙམ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལ་ཡང་ཡོད་པས་ངེས་འབྱུང་གི་བསམ་པས་གོ་ཆོད་མོད།
འདིར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་པ་ལེན་པར་བྱེད་པ་ལ་བསམ་པ་འདི་བཞིན་དུ་བསྐྱེད་པར་མཛོད། དེ་ཡང་
ཆོས་རྗེ་ས་སྐྱ་པཎྜིཏ་ཏུས། དེས་ན་ད་ལྟའི་ཆོ་ག་ནི། །བསམ་པ་སེམས་སྐྱེད་ཀྱིས་ཟིན་པའི། །ཆོ་ག་ཉན་ཐོས་
ལུགས་བཞིན་གྱིས། །སོ་སོ་ཐར་པ་རིགས་བརྒྱད་པོ། །བྱང་སེམས་སོ་སོ་ཐར་པར་འགྱུར། །ཞེས་གཞན་
དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་འདོད་ཀྱི་བསམ་པས་ཟིན་པའི་སྨོན་པ་ཐམས་ཅད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སོ་ཐར་གྱི་སྨོན་པ་
དང་། བྱང་སེམས་ཀྱིས་སྨོན་པར་འགྱུར། ཞེས་གསུངས་པས་ན། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཐོབ་
པར་འདོད་པའི་བསམ་པ་སྐྱེད་པ་གལ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། མདོ་ལས། ནམ་མཁའི་མཐའ་གཏུགས་གྱུར་པ་ཇི་
ཙམ་པར། །སེམས་ཅན་མ་ལུས་མཐའ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །ཇི་ཙམ་ལས་དང་ཉོན་མོང་མཐར་གྱུར་པ། །ཞེས་
གསུངས་པ་ལྟར་ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་མེད་པ་བཞིན་དུ་སེམས་ཅན་ལ་མཐའ་མེད། མཐའ་མེད་པའི་སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་རང་དང་དང་འབྲེལ་མེད་མ་ཡིན་ཏེ། སྐྱེ་ཤི་འཛིས་ནས་ངོ་མཚེས་པ་མ་གཏོགས་པ་མ་མ་བྱས་
པ་མེད་ཅིང་བྱས་རེས་ཀྱིས་གཙོད་པ་ལས་སྐྱབས་ཤིང་བན་བཏགས་པའི་ཏིན་ཅན་ཤ་སྟག་ཡིན་པས། དེ་
རྣམས་བོར་ནས་བདག་ཉིད་བདེ་བར་འདོད་པ་མི་རིགས་ཏེ། ཇི་སྐད་དུ། སྐྱེ་ཤི་འཛིས་པའི་ངོ་མཚེས་པ་དེ་
བོར་ནས། །གལ་ཏེ་ཅིག་ཐར་བྱེད་ན་དེ་ལས་ཁྱེལ་བོར་མེད། །ཅེས་གསུངས་པས་སོ། །པ་མ་སེམས་ཅན་
རྣམས་བདེ་བ་འདོད་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་མི་འདོད་ཀྱང་། རྒྱུ་འབྲས་ལོག་པར་སྤྱད་པས་ཁ་ཅིག་ནི་ད་ལྟ་ཚོ་
གང་ལ་སོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚབས་ཆེན་པོ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། ཁ་ཅིག་ནི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་མི་དཀོ་
བ་ཏམ་པོ་ཆེ་ལ་སྤྱོད་པར་བྱེད་པ་འདི་རྣམས་སྟེང་རེ་ཏེ། སྟེང་རེ་ཏེ་སྡུམ་དུ་བཞག་པས་མི་ཕན། འདི་རྣམས་

སྤྱན་བསྟལ་ལས་བསྒྲལ་ཏེ་བདེ་བ་ལ་འགོད་པར་བྱེད་དགོས་ལ། དེའི་ནུས་པ་ད་ལྟ་རང་རེ་རྣམས་ལ་རྗེ་ལྟ་བ་བཞིན་དུ་མེད་ཅིང། རང་ལས་ཆེ་བ་ཚངས་པ་དང། བརྒྱ་བྱིན་དང། ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་རྣམས་ལའང་མེད། སྲུ་ལ་ཡོད་ན་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཉིད་ལ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཆོགས་སྲུ་བཅད་པ་གཅིག་ཙམ་གསུངས་པ་དང། སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་ཅུང་ཟད་སྟོན་པ་ལ་སོགས་མཛད་པ་དུ་མའི་སྨོ་ནས་སེམས་ཅན་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་དོན་མཛད་པར་ནུས་པས་ན། བདག་གིས་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་མི་གནས་པའི་མྱང་འདས་རྟོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཅི་ནས་ཀྱང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་ཡོངས་རྟོགས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་བླང་སྟེམ་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པར་མཛོད། ཡོངས་རྟོགས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ། དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཙམ་བྱེད་དུ་བྱས་ནས་ལེན་དགོས་ཏེ། མདོ་རྩ་བ་ལས། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་ཁས་བླངས་པའི་ཚོག་རྩོམ་པ་དང། ཞེས་གསུངས་པས་སོ། །དེ་ཡང་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་སྟོན་པ་པོ་ཞུ་ཞིང། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བས་མྱ་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་སྐྱབས་དངོས་སུ་ཞུ། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བས་མྱང་འདས་སྐྱབ་པའི་ཟླ་གོགས་ལ་སྐྱབས་ཞུས་ནས་སྟོམ་པ་ལེན་པར་བྱེད་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཕྱིལ་ཏེལ་ན། སྤྱན་བསྟལ་གྱི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འགོར་བར་འཁྱམས་པའི་ཕ་མ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ། དགོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་ནས། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་མཁའི་བར་དུ་ཡོངས་རྟོགས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་བླངས་ལ་བསྲུང། བདག་བསླབ་གཞི་ལྷ་འཛིན་པའི་དགེ་བསྟེན་དུ་གཟུང་དུ་གསོལ་སྟམ་པ་གྱིས་ལ་ཆོ་ག་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བཅོམ་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག"""""བསྐྱབ་བྱ་རང་གི་མིང་གང་ཡིན་པ་ནས་བཟློག། མིང་འདི་ཞེས་བཀྱི་བ། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་རྒྱུ་ཆེ་ཕྲ་ཆཆོའི་བར་དུ་ཆུང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་འོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་འོ། །ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག་དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་འོ། །བདག

རྡེ་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་དགེ་བསྟེན་དུ་བཅུན་པས་གཟུང་དུ་གསོལ། ལྷག་བོར་མ་གཏོགས་པའི་རང་གི་དོན་གྱི་སྤྱགས་བརྗོད་པ་ཡང་ངོ་། ཞེས་ལན་གསུམ་བཟླ་དགོས་པར་གསུངས་པས། གཉིས་པའི་ཡང་རྟེས་བློས་མཛོད། ཅེས་བརྗོད་ནས། སྤར་བཞེན་བཅུན་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཞེས་པ་ནས། གཟུང་དུ་གསོལ་གྱི་བར་བརྗོད། གཉིས་པ་སོང་བའི་རྟེས་སུ་ཚོ་གཱ་འདི་ལ་དུམ་བུ་གསུམ། དགེ་འདུན་ལ་སྒྲུབས་སུ་མཆིའོ་ཡན་ཆད་སྒྲུབས་བརྗོད་པ། བདག་རྡེ་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་ཞེས་པ་བདག་བརྗོད་པ། བཅུན་པས་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་པ་གཞན་བརྗོད་པ་ཡིན་པས། བདག་བརྗོད་རྫོགས་པ་དགེ་བསྟེན་དུ་ཞེས་པའི་ཚིག་རྫོགས་པ་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་""ཁྱེད་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་བའི་ཆེད་དུ་དེད་ཀྱིས་ཀྱང་དགེ་བསྟེན་དུ་ཞེས་པའི་སྐད་གཞན་མཐོ་བ་མཛད་པའང་འདུག་ དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་སྐྱེ། དེད་ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་དཔོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་པས། དེ་དུས་སྡོམ་པ་ཐོབ་པར་ཤེས་པ་དང་། སློབ་དཔོན་དུ་གྱུར་ནས་སློབ་དཔོན་གྱིས་གཟུང་དུ་གསོལ་ཞེས་བརྗོད་དགོས་པས་དེ་ཡིད་ལ་ཞོག་ལ་གསུམ་པའི་རྟེས་ཕྱིས་ཅེས་བརྗོད། གསུམ་པ་ཟིན་པ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐབས་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད། སློབ་མས་ལེགས་སོ་ཞེས་བརྗོད། དེས་ཁྱེད་ཀྱིས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་ཐོབ་པ་ཡིན། དེས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་འབོག་པའི་དངོས་གཞིའི་ཚོ་གཱ་སོང་ནས། མཇུག་བསྟན་བྱ་བརྗོད་པ་ལ་བསམ་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད། སྡོམ་པ་ཐོབ་ཀྱང་མ་བསྟུང་ན་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་མི་འབྱུང་ཞིང་། ཉེས་དམིགས་ཆེན་པོ་འབྱུང་བས་བསྟུང་དགོས། བསྟུང་ལུགས་སྟོན་དགྱ་བཅོམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྲོག་གཅོད་པ་སོགས་ལྷ་ཡིད་ཀྱིས་སྤངས་ཏེ། ལུས་ངག་གི་སྨར་ལོག་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་བསྟན་སྙམ་པ་གྱིས་ལ་འདིས་རྟེས་བློས་མཛོད། སློབ་དཔོན་དགོངས་སུ་གསོལ། རྡེ་ལྷར་འཕགས་པ་དགྱ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གིས། རྡེ་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་ཏེ། སྲོག་གཅོད་པ་ལས་སྨར་ལོག་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བཏྱ་བས་ཀྱང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། རྡེ་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་སྲོག་གཅོད་པ་སྤངས་ཏེ། སྲོག་གཅོད་པ་ལས་སྨར་ལོག་པར་བཏྱེའོ། །ཡན་ལག་དང་པོ་འདིས་བདག་འཕགས་པ་དགྱ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གི་

བསླབ་པ་ལ་རྟེས་སུ་སློབ་བོ། རྟེས་སུ་བསླུབ་བོ། །རྟེས་སུ་བཏུད་དོ། །གཞན་ཡང་རྟེ་ལྟར་འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གིས། རྟེ་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། འབྲེལ་ཚང་དང་། བཅོས་པའི་ཚང་རྒྱོས་བར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའི་གནས་སྣང་ཉེ། འབྲེལ་ཚང་དང་། བཅོས་པའི་ཚང་། རྒྱོས་པར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའི་གནས་ལས་སྣར་ལོག་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བཏུ་བས་ཀྱང་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། རྟེ་སྲིད་འཚོའི་བར་དུ་མ་བྱིན་པར་ལེན་པ་དང་། འདོད་པས་ལོག་པར་གཡེམ་པ་དང་། རྫུན་དུ་སྨྲ་བ་དང་། འབྲེལ་ཚང་དང་། བཅོས་པའི་ཚང་རྒྱོས་བར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའི་གནས་སྣང་ཉེ། འབྲེལ་ཚང་དང་། བཅོས་པའི་ཚང་དང་། རྒྱོས་པར་འགྱུར་བ་བག་མེད་པའི་གནས་ལས་སྣར་ལོག་པར་བཏུའོ། །ཡན་ལག་ལྔ་པ་འདིས་བདག་འཕགས་པ་དགྲ་བཅོམ་པ་དེ་དག་གི་བསླབ་པ་ལ་རྟེས་སུ་སློབ་བོ། ། །རྟེས་སུ་བསླུབ་བོ། ། །རྟེས་སུ་བཏུད་དོ། ། །སློབ་དཔོན་གྱིས་ཐབས་ཡིན་ནོ། ། །ཞེས་བརྗོད། དགེ་བསྟེན་གྱིས་ལེགས་སོ་ཞེས་བརྗོད་དོ། ། །བསླབ་པ་བརྗོད་པ་འདི་རྒྱ་དཔེར་ལན་གསུམ་བཟློས་པར་གསུངས་ཀྱང་། ལུང་དང་། ཀཱཥཱ་ཡ་ཏཱ་དང་། དེ་དག་གི་འགྲེལ་པ་ལས་ལན་གསུམ་བཟློས་བྱ་བའི་དམིགས་བསལ་མ་བྱུང་བས་ལན་གསུམ་དང་ལན་གཅིག་གང་རུང་བརྗོད། དེས་ཁྱེད་ཀྱིས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་ནས། དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པའི་སྒྲུབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱ་སངས་རྒྱས་ལ་སྒྲུབས་སུ་སོང་བས་འཇིག་རྟེན་པའི་ལྷ་ལ་ཕྱག་མི་བྱ། ཆོས་ལ་སྒྲུབས་སུ་སོང་བས། སེམས་ཅན་ལ་གནོད་འཚེ་སྤོང་། དགེ་འདུན་ལ་སྒྲུབས་སུ་སོང་བས་གོགས་སུ་སྟེགས་ཅན་དང་མི་འགྲོགས་པ་དང་། སྒྲུབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱ་ཕུན་མོང་དུ་སྒྲོས་བྱ་དམ་པ་ལ་བསྟེན་པ་དང་། དམ་པའི་ཆོས་ཉན་པ་དང་། ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡིད་ལ་བྱ་བ་དང་། ཆོས་ཀྱི་རྟེས་སུ་འབྲངས་པའི་ཆོས་བསྒྲུབ་པ་སྟེ་བཞི་དང་། དབང་པོ་མི་རྐོད་པ་དང་། སྡོམ་པ་ཅི་ནུས་སུ་ལེན་པ་དང་། སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་བརྩེ་བ་དང་། དཀོན་མཆོག་མཆོད་པ་ལ་བརྩོན་པ་རྣམས་ལ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསླབ། དགེ་བསྟེན་གྱི་སྡོམ་པའི་ཡན་ལག་མི་

གསོད་པ་ལ་སོགས་པ་བཞི་ཡན་ལག་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་བྱང་ན་སྟོན་པ་གཏོང་བས་བསྐྱར་ནས་ལེན། མི་མ་ཡིན་གསོད་པ་སོགས་ལྟ་བྱང་ན། སྟོན་ལྟན་གཅིག་ལ་བཤགས་པ་བྱ། ཕ་མ་སོགས་མི་དགེ་བ་གཞན་དུག་པོ་ཕྱོགས་མཐུན་ཡིན་པས་ཡིད་ཀྱིས་བསྟན་ནས་ལེགས་པར་སྲུངས་ཤིག ཅེས་བརྗོད། ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྟོན་པ་འབོག་པའི་ཚོ་གའོ། །འདི་དག་གིས་ཀན་ཤཱ་ཁཱ་ལས། དགེ་བསྟེན་སློབ་པ་དང་ཞེས་པའི་དོན་བཤད་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྟེན་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚོ་ག་འཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་རིགས་ལྟན་འཛམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མཆེད་དང་། རྒྱལ་བ་སྲས་པ་ཆེན་པོ་བཅུན་ཞི་མཚན་ཅན་རྣམས་གཙོ་བོར་སློས་པའི་ཡོངས་འཛིན་ཆོས་བཞིན་དུ་སྦྱོང་བ་དུ་མའི་ཞབས་རྟུལ་སྦྱི་བོས་ལེན་པ་ཕྲི་ས་སྐྱ་བ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་བྱམས་པ་ངག་དབང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོས། གྲོང་ཁ་བའི་བ་ཅན་གྱི་ཡང་དབེན་བསམ་གཏན་ཕུག་ཏུ་བསྟེན་པར་རྫོགས་པ་དགེ་སློང་གི་སྟོན་པ་ཐོབ་པའི་ཚེ། ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྟེན་གྱི་སྟོན་པ་ལོགས་སུ་འབོག་ཚུལ་འདི་ལྟ་བུའི་ཡིག་ཚ་ཞིག་བགྱི་འདོད་ཡོད་པ་བཞིན། དུས་ཕྱིས་དཔལ་ལྟན་ས་སྐྱའི་ཚོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་སྐྱར་བའོ། །འདིའི་འཕྲིན་ལས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པར་གྱུར་ཅིག ||སརྦ་མངྒ་ལཾ|| || ཥ། མཁན་ཆེན་ཆོ་པད་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་བཞེད་ལྟར་གུ་རུས་ཞུས་པར་ཞུ་བགྱིས་པའོ།།